ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހަނިމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ހދ.ހަނިމާދޫ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ނަންބަރު:B3C-A/2024/9

# ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު

މިކޯޓުގެ ކޯޓުރޫމް މަރާމާތު މަސައްކަތްތަކެއް ކޮންޓްރެކްޓަރަކާއި ހަވާލުކުރުމަށް ކުރިން މިކޯޓުގެ ނަންބަރު:B3C-A/2024/07 އިއުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ އެސްޓިމޭޓް އަގުބޮޑުކަމުން ފެންނާތީ، މިކޯޓުގެ ނަންބަރު: B3C-A/2024/07 އިއުލާން ބާތިލްކޮށް، ކޯޓުރޫމް މަރާމާތު މަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އަލުން ހުޅުވާލަމެވެ.

1. މިކޯޓުގެ ތިރީގައިވާ މަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.
   1.1. ކޯޓު ރޫމް ސްޓޭޖު ހެދުން
   1.2. ކޯޓުރޫމް ސީލިންގ ބަދަލުކުރުން
   1.3. ކޯޓުރޫމް ދޮރާއި ދޮރުފޮތިފަތް ބަދަލުކުރުން
2. މި މަސައްކަތަށް ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

2.1- ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު: 18/2014) ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 2.2 ގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

- I. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުނިތަކުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތައް.
- II. ޕާޓްނަރޝިޕް ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޕްތައް.
- III. ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތައް.
- IV. އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިތައް.

2.2- 2.1 ގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ އެންމެ ކުޑަ، ކުދި އަދި މެދު ފެންވަރުގެ ވިޔަފާރީގެ ޑިޖިޓަލް ޕޯޓަލްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައި ހުރި ވިޔަފާރިތައް.

3. މިމަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަފްސީލީ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ 2024 މޭ 19 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:30 ގައި މިކޯޓު (ހދ.ހަނިމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު) ގައެވެ. މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެއެވެ.
4. ބީލަން ހުށަހެޅުމާއި ބީލަން ހުޅުވުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ 2024 މޭ 26 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:30 ގައި މިކޯޓު (ހދ.ހަނިމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު) ގައެވެ.
5. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނާނެއެވެ.

ހދ.ހަނިމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު، ހދ.ހަނިމާދޫ ދިވެހިރާއްޖެ ، ފޯން: 6520073 ، 6521679
އީ-މެއިލް: info@hdh-hanimaadhoo.court.gov.mv

08 ޛުލްޤަޢިދާ 1445

16 މޭ 2024

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހަނިމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ހދ.ހަނިމާދޫ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

# ބީލަން ފޯމް

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން: ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހަނިމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓުރޫމް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް

އިޢުލާން ނަންބަރު: B3C-A/2024/9

ތާރީޚް: 16 މޭ 2024

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހަނިމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ހދ.ހަނިމާދޫ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

## ސެކްޝަން 1

## ބީލަން ޝީޓު

| ރިފަރަންސް ނަންބަރު | ބީލަމާއި ގުޅޭ ރިފަރަންސްތައް |
|---|---|
| 1.1 | މަސައްކަތުގެ ނަން: ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހަނިމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ރިސެޕްޝަނެއް ހެދުމާއި ވެއިޓިން އޭރިއާ މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް.<br>އިޢުލާން ނަންބަރު:B3C-A/2024/9<br>އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 16 މޭ 2024 |
| 9.1 | ޕްރީ ބިޑް މީޓިންގ އޮންނާނެ ތަނާއި ތާރީޚް:<br>ތަން: ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހަނިމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު<br>ތާރީޚް: 19 މޭ 2024<br>ދުވަސް: އާދިއްތަ<br>ގަޑި: 11:30 |
| 9.2 | އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނެ ފަރާތް:<br>ނަން: އުމައިރު ހުސައިން<br>މަޤާމް: ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ<br>އެޑްރެސް: ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހަނިމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު<br>ފޯނު ނަންބަރު: 6520073 / 6521679<br>އީމެއިލް އެޑްރެސް: info@hdh-hanimaadhoo·court·gov·mv |
| 13.1 | އަގު ހުށަހަޅަންވީ ގޮތް: ބީލަންފޮތުގައިވާ މަސައްކަތުގެ ބްރޭކްޑައުން ފޯމް އަދި މިފޯމުގެ ޖަދުވަލު 2 ގައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް އަދި މި ފޯމުގެ ޖަދުވަލު 3 ގައިވާ މައުލޫމާތުތައް ހިމަނައިގެން ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ލެޓަރހެޑްގައި ބީ.އޯ.ކިޔު ހުށަހަޅަން |

| | |
|---|---|
| 14.1 | މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު: ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ކުރެވޭނެ ދުވަހުގެ އަދަދު |
| 18.1 | ބީލަން ހުށަހަޅަންވީ ސުންގަޑި<br>ތަން: ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހަނިމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު<br>ތާރީޚު: 26 މޭ 2024<br>ދުވަސް: އާދިއްތަ<br>ގަޑި: 11:30 |
| 20.1 | ބީލަން ހުޅުވުމުގެ ސުންގަޑި<br>ތަން: ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހަނިމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު<br>ތާރީޚު: 26 މޭ 2024<br>ދުވަސް: އާދިއްތަ<br>ގަޑި: 11:30 |
| 24.1 | ބީލަންތައް ވަޒަންކުރާނެ މިންގަނޑު ޖަދުވަލު 7 ގައި އެވަނީއެވެ. |
| 28.1 | ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަދަދު: - |
| 28.2 | ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑް ހުޅުވާ ދުވަހުން ފެށިގެން 30 (ތިރީސް) ދުވަހެވެ. |
| 30.1 | ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަދަދު: - |

| ސެކްޝަން 2 - ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް އިރުޝާދު | | |
|---|---|---|
| (ހ) އާންމު މަޢުލޫމާތު | | |
| 1. ބީލަމުގެ މައުލޫމާތު | 1.1. | މި ބީލަމަކީ ބީލަން ޝީޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތް ނުވަތަ މާލު ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ބީލަމެކެވެ. މި ބީލަމުން ހޯދަންބޭނުންވާ ޚިދުމަތް ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ މައުލޫމާތު ބީލަން ޝީޓުގައި އަދި ސްޕެސިފިކޭޝަން އޮފް ރިކުއަރމަންޓްސްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ. |
| 2. ބީލަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ ފަރާތްތައް | 2.1. | ބީލަން ހުށަހެޅުއްވުމަށް، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު: 18/2014) ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ. |
| | | 2.1.1 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުނިތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތައް. |
| | | 2.1.2 ޕާޓްނަރޝިޕް ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޕްތައް. |
| | | 2.1.3 ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތައް. |
| | | 2.1.4 އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިތައް. |
| | 2.2. | މި މާއްދާގެ 2.1 ގައި ބަޔާން ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގައި އާންމު ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ދިވެހި ވިޔަފާރިތަކަށް އެކަނި ގޮތެވެ. |
| | 2.3. | މިމާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެހެން ފަރާތްތަކަށް ބީލަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނަމަ އެކަން ބީލަން ޝީޓުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާނެއެވެ. |
| 3. ސަރަޙައްދަށް އިސްކަންދިނުން | 3.1. | ބީލަން ކުރުމަށްފަހު ކުރައިޓީރިއާ އާ އެއްގޮތަށް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތަށް ހދ.ހަނިމާދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ވިޔަފާރިއެއް ކަމުގައިވާނަމަ، އިންސެންޓިވް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތުގެ ތަފްޞީލު ކަނޑައަޅާފައިވާނެއެވެ.<br>1. ހދ. ހަނިމާދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތެއް، ޖާގައި ބީލަން ވިޔަފާރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނަމަ، ހދ.ހަނިމާދޫއަށް ނިސްބަތްވާ ބީލަން ވިޔަފާރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތަށް ހުށަހެޅި ބީލަމަށް ލިބޭ މާކްސްއާއި، މުޅި ބީލަމުގައި އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތަށް ލިބޭ މާކްސްގެ ތަފާތު 10% (ދިހައެއް އިންސައްތަ) އަށްވުރެ ދަށް ނަމަ ކަމުގައި ވާނަމަ، ހަނިމާދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތާ ބީލަން ހަވާލުކުރަން ނިންމާނެއެވެ.<br>2. މި މާއްދާގެ (1) ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތަށް ފުރި ބީލަމެއް ނުލިބި ނަމަ، ހދ އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތެއް، ޖާގައި ބީލަން ވިޔަފާރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބަލާނެއެވެ. އެގޮތުން، ހދ އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ ބީލަން ވިޔަފާރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތަށް ހުށަހެޅި |

| | | |
|---|---|---|
| | | ބީލަމުން ލިބޭނެ މާލީސާލާއި، މުޅި ބީލަމުގައި އެންމެ މަތިން ރޭޓް ކުރެވިފައިވާ ފަރާތަށް ލިބޭނެ މާލީސާލުގެ ފަރަގު 5%) ފަހެއް އިންސައްތަ) އަށްވުރެ ބޮޑު ނަމަ ކަމުގައި ވާނަމަ، ހދ. އަތޮޅުކައުންސިލް ނިސްބަތްވާ ފަރާތާ ބީލަން ހަވާލުކުރަން ނިންމާނެއެވެ<br>3. މި މާއްދާގެ (1) އާއި (2) ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ހާލަތުން ފިޔަ ބީލަމުއްނުންތެރިކަން، އެންމެ މަތިން ރޭޓުކުރެވިފައިވާ ފަރާތާ ބީލަން ހަވާލުކުރަން ނިންމަނުވާނެއެވެ. |
| 4. ބީލަން އެންސަރިންގެ ބީލަމުގައި ސާމިލުވުން | 4.1. | ބީލަމުގައި އެންސަރިންގަ މި ލިޔުމުގެ އެނެކްސް 1 ގައިވާ، ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ޗެކްލިސްޓް ގައިވާ ލިޔުންތަކާއި ޑޮކިއުމަންޓްތައް ހިމެނޭގޮތަށް ތަރުތީބުން ބައިންދާ ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. (ނުވަތަ ހިރާސް ޖެހިފައިވާނެއެވެ. |
| | 4.2. | ބީލަން އެންސަރިންގެ ދިވެހިބަހުން، ފަސޭހައިން ކިޔަން އެނގޭ ފޮންޓެއްގެ ބައިތު ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. ނުވަތަ އަކުރު ލިޔެފައި ހުންނަން ވާނީ ކިޔަން އެނގޭގޮ ގޮތަށެވެ. އަދި ބީލަމުގެ ހުރިހާ ސަފްހާއެއްގައި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ އެފަރާތުން އައްޔަން ކުރާ ފަރާތުގެ ސޮއާއި ތައްގަނޑު ޖަހާފައި އިންނަން ވާނެއެވެ. އަދި ބީލަމުގެ ކޮންމެ ސަފްހާއެއްގައި ވެސް އެއް ކިޔައް ސަފްހާގެ ތަރުތީބުން ކިޔައް ވަނަ ސަފްހާކަން އެނގޭގޮތަށް ޑޮކިއުމަންޓް ސަފްހާ ނަންބަރުކޮށް ޖަހަންވާނެއެވެ. |
| | 4.3. | 4.3.1 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކޮންޕެނީތަކުން މެމޯރަންޑަމް އެންޑް އާޓިކަލް ނޫން އެހެން ފަރާތްތަކުން ބީލަމުގައި ސާމިލުވާނަމަ އެ ފަރާތަކަށް ސާމިލު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށްވާކަން ބައްޔަތުގެ "ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ"ގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.<br>4.3.2 ޕާޓްނަރޝިޕްތަކުގެ މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރު ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ބީލަމުގައި ސާމިލުކުރާ އެ ފަރާތަކަށް ސާމިލު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށްވާކަން ބައްޔަތުގެ "ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ"ގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.<br>4.3.3 ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތަކުގެ ޗެއަރޕާރސަން ނޫން އެހެން ފަރާތްތަކުން ބީލަމުގައި ސާމިލުކުރާ އެ ފަރާތަކަށް ސާމިލު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށްވާކަން ބައްޔަތުގެ "ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ"ގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.<br>4.3.4 ފަރުދީ ވިޔަފާރިތަކުގައި ވެރިފަރާތް ނޫން ފަރާތެއް ބީލަމަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގައި ސާމިލުކުރާ އެފަރާތަކަށް ސާމިލުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށްވާކަން ބައްޔަތުގެ "ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ"ގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. |
| | | 4.3.5 ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކާއި، ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކުންފުނިތަކުން ބީލަމުގެ ލިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރާނީ، ޖެނެރަލް ކޯޑުގެ ފަރާތްތަކުން ސޮއި ކުރެވިދާނެއެވެ. |

| | | |
|---|---|---|
| 5. ހުށަހެޅޭނެ ބީލަމުގެ އަދަދު | 5.1. | ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ 1 (އެކެއް) ބީލަމެވެ. އެއް ބީލަމަށްވުރެ ގިނަ ބީލަން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފިނަމަ އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުރިހާ ބީލަމެއް ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ. |
| 6. ބީލަން ތައްޔާރު ކުރުމުގެ އަގު | 6.1. | ބީލަން ތައްޔާރުކުރުމާއި ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ކުރާ އެންމެހައި ހަރަދުތައް ކުރާނީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުންނެވެ. މިކަމަށް ހިނގާ އެއްވެސް ހަރަދަކަށް ބީލަން ހުޅުވާ ފަރާތުން ޒިންމާއެއް ނުނަގާނެއެވެ. |
| 7. އެހެނިހެން އުސޫލުތައް | 7.1. | ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ، ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހަނިމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ވެރިއެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފަކާ ތިމާގެކަމުގެ ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ އެއްވެސް ގުޅުމެއް އޮތް ފަރާތެއް ކަމުގައިވާނަމަ އެކަމުގެ ސާފު މައުލޫމާތު އެނގޭނެ ލިޔުމެއްގައި ސޮއިކޮށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިފަދަ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން އެކަން އެނގިއްޖެނަމަ އިތުރު އެންގުމަކާ ނުލައި އެ ބީލަން ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ. |
| (ނ) ބީލަމުގެ ލިޔުންތައް | | |
| 8. ބީލަން ފޯމު ގައި ހިމެނޭ ބައިތައް | 8.1. | ބީލަމުގެ ލިޔުންތަކުގައި ހިމެނެނީ ތިރީގައިވާ ލިސްޓްގައިވާ ލިޔުންތަކާއި، އެލިޔުމުގެ ސެކްޝަންތަކެވެ. |
| | | 8.1.1 ބީލަން ޝީޓް (ސެކްޝަން-1) |
| | | 8.1.2 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް އިރުޝާދު (ސެކްޝަން-2) |
| | | 8.1.3 އެއްބަސްވުމުގެ އާންމު އަދި ހާއްސަ މާއްދާތައް (ސެކްޝަން-3) |
| | | 8.1.4 ޖަދުވަލުތައް (ސެކްޝަން-4) |
| | | 8.1.5 ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ރިކުއަރމަންޓް (ސެކްޝަން - 5 ) |
| 9. ބީލަމާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ސާފުކުރުން | 9.1. | މި ބީލަމާއި ގުޅޭ ޕްރީބިޑް މީޓިން އޮންނާނެ ތާރީޚާއި ގަޑި "ބީލަން ޝީޓް" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ. |
| | 9.2. | ބީލަމާގުޅޭގޮތުން އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރަން ބޭނުންވާނަމަ ބީލަން ޝީޓްގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުން، އެކަމުގެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުރިހާ ބީލަންވެރިންނަށް ލިޔުމުން ފޮނުވޭނެއެވެ. |
| | 9.3. | މި ބީލަން ފޯމުގައިވާ މައުލޫމާތާއި ދެކޮޅުން ނުވަތަ މި ބީލަމާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރަށް ސާފުކުރާ ކަމެއް އޮތް ނަމަ އެ ކަމެއްގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަކީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާ އެކެވެ. |
| 10. ބީލަމަށް ބަދަލު ގެނައުން | 10.1. | ބީލަން ހުޅުވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ބީލަމަށް ކޮންމެހެން ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ފުރުޞަތު ހިފެހެއްޓި، އެފަދަ ބަދަލެއް (އުނި/އިތުރު) ގެނެވޭނެއެވެ. |

| | | |
|---|---|---|
| | .10.2 | 10.1 ގައިވާ ގޮތަށް ދޫކުރާ އެލޮޓްމަންޓަކީ ބީލަމުގެ ބައެއްކަމެވެ. އަދި އެ އެސައިންމެންޓް ބީލަމުގެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހާޒިރުވި ފަރާތްތަކަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާނެއެވެ. ނުވަތަ އެފަރާތަކާ އަތްދަށުން ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ. |
| (ނ) ބީލަން ތައްޔާރުކުރުން | | |
| .11 ބީލަމުގައި ބޭނުން ކުރާ ބަސް | .11.1 | ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ބީލަން ތައްޔާރު ކުރަންވާނީ ބީލަމާއެކު ދީފައިވާ ނަމޫނާގައި ހިމެނޭ މައުލޫމާތުތަކާއި ހިމަނައިގެން ދިވެހި ބަހުންނެވެ. |
| .12 ބީލަމުގައި ބޭނުން ކުރާ ފައިސާ | .12.1 | މި ބީލަމުގައި އަގު ކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ. |
| .13 އަގު ހުށަހެޅުން | .13.1 | ބީލަމަށް ވަކި ގޮތަކަށް އަގު ހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަ އެކަން ބީލަން ޝީޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ. ނުވަތަ ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ރިކުއަރމަންޓްސްގައި ވާނެއެވެ. |
| | .13.2 | ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން އަގު ހުށަހަޅަންވީ ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެންނެވެ. އަދި ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ދައްކާ އަދަދު ވަކިން އެނގޭން އޮންނަންވާނެއެވެ. |
| .14 މުއްދަތު | .14.1 | މަސައްކަތްކޮށް ނިންމަން މުއްދަތު ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން ދުވަހުގެ އަދަދުންނެވެ. |
| | .14.2 | މަސައްކަތްކޮށް ނިންމަން ހުށަހަޅާ މުއްދަތަކީ އެމަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. |
| | .14.3 | ވަކިމުއްދަތަކަށް ނިންމުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ، އެމަސައްކަތެއް އެމުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނިންމަންވާނެއެވެ. |
| | .14.4 | މިމާއްދާގެ 14.1 ގައި ވާ މުއްދަތު ހުށަހެޅުމުގައި މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ސައިޓް ލިބޭނީ ކޯޓުގެ ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގެ 14:00 އިން ފެށިގެން 22:00 އާއި ހަމައަށް ކަމަށާއި، އަދި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި ހެނދުނު 8:00 އިން ފެށިގެން 22:00 އާއި ހަމައަށް ކަމަށްވާތީ މިކަމަށް ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ. |
| .15 ބީލަމުގެ މުއްދަތު | .15.1 | ބީލަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް އޮންނަންވާނީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މަދުވެގެން 90 ދުވަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ. |
| .16 ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން | .16.1 | ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިވާ މައުލޫމާތު އަދި ލިޔުންތައް މަތީ ނުވަތަ ނަމްބަރަށް ޗެކްލިސްޓްގައި ކުރެވޭނެއެވެ. |
| | | 16.1.1 ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމު (ޖަދުވަލު 2 ) |
| | | 16.1.2 ކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިޕް/ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ/ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ. |

| | | |
|---|---|---|
| 16.1.3 އެސް.އެމް.އީ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ. | | |
| 16.1.4 ކޮމްޕެނީ/ ބީ.އޯ.ކިއު (ޖަދުވަލު 3 ގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތަށް ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލްގައި) | | |
| 16.1.5 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޑިކްލަރޭޝަން (ޖަދުވަލު 4 ގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތަށް ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލްގައި) | | |
| 16.1.6 ޖީ.އެސް.ޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ (ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާނަމަ) | | |
| 16.1.7 ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ބީލަމެއްނަމަ ހުށަހަޅާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ | | |
| ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިވާ މައުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ މާރކްސް ނުލިބޭނެއެވެ. | 16.2. | |
| 16.2.1 ބީލަން ހުށަހަޅާ މަސައްކަތާގުޅޭގޮތުންހުރި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތައް އަދި ޖަދުވަލު 6 ގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތަށް ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލްގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. | | |
| 16.2.2 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މާލީ ދަނޑިވަޅު އަދި ޖަދުވަލު 5 ގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތަށް ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލްގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. | | |
| (ހ) ބޭންކް ރިފަރެންސް ލެޓަރ ނުވަތަ ސްޓޭޓްމަންޓްގައިވާ އެކައުންޓްގެ ވެރިފަރާތަކީ ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްކަމުގައި ވާންޖެހެއެވެ. | | |
| (ށ) އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ދަށުން ބީލަން ހުށަހަޅާނަމަ، އެފަރާތުގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓްގެ ބޭންކް ރެފަރެންސް ލެޓަރ ނުވަތަ ސްޓޭޓްމަންޓްވެސް ގަބޫލުކުރެވޭނެއެވެ. | | |
| (ނ) ފާއިތުވި މަހުގެ ބޭންކް ބެލެންސް އަދަދު އިނގޭނެހެން ބޭންކް ރިފަރެންސް ސިޓީ އެއް ނުވަތަ ބޭންކު ސްޓޭޓްމަންޓް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. | | |
| 16.2.3 ކެޕޭސިޓީ ރެފަރެންސް ސިޓީއެއް. ހުށަހަޅާ ކެޕޭސިޓީ ރެފަރެންސް ސިޓީތަކުގައި ތިރީގައިވާ ޝަރުތުތައް ހަމަވާންޖެހޭނެއެވެ. | | |
| (ހ) ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ މާލީ އިދާރާއަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. | | |
| (ށ) ހުށަހަޅާ ކެޕޭސިޓީ ރެފަރެންސް އަކީ ހާއްސަކޮށް މިޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ސިޓީއެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. | | |
| (ނ) މިރެފަރެންސްގައި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން، ފައިސާގެ/ ކޮންޓްރެކްޓްގެ އަދަދު، ސިޓީ ދޫކުރެވުނު ތާރީޚް، ކޮންޓްރެކްޓްގެ ސިޓީގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް އަދި ރެފަރެންސް ދޫކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި ސޮއި އަދި ސްޓޭމްޕް ސާފުކޮށް އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ. | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | (ނ) މިރެފަރަންސް ވާންވާނީ ރެފަރަންސް ދޫކުރިފަރާތުން ދޫކޮށްފައިވާ އޮރިޖިނަލް ރެފަރަންސްއަކަށެވެ. މިފަދަ ރެފަރަންސްތަކުގެ ކޮޕީ ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. |
| | | (ބ) އަމިއްލަ ފަރުދުން ދޫކޮށްފައިވާ ކެރެކްޓަރ ރެފަރަންސް ބަލައެއްނުގަނެވޭނެއެވެ. |
| (ށ) ބޭލް ހުށަހެޅުން | | |
| 17. ބޭލް ބޭނުން ކުރާނެ ގޮތް | 17.1 | ބޭލް އޮންނަންވާނީ ބޭނުން ކުރެވިފައެވެ. |
| | 17.2 | ސިޓީ އުޅަދުގެ ބޯޓުގައި ބޭލުމުގެ ނަން ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. |
| | 17.3 | ސިޓީ އުޅަދުގައި ބޭލް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި ފޯން ނަންބަރު ލިޔެފާ އޮންނަންވާނެއެވެ. |
| | 17.4 | ހުށަހަޅާ ބޭލްތައް ހުންނަންވާނީ ބޭނުން ކުރެވިފައިވާ ސިޓީ އުޅަދުގައި ބޭލް ސޮއިކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އެޑްރެސް ކުރެވިފައެވެ. |
| 18. ބޭލް ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި | 18.1 | މި މަސައްކަތަށް ނުވަތަ ހިދުމަތަށް އެދި ހުށަހަޅާ ބޭލްތައް ހުށަހަޅަންވީ ސުންގަޑި ގަޑިއަށް ބޭލް ސޮއިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ. |
| | 18.2 | މި މާއްދާގެ 18.1 ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ތާރީޚާއި ސުންގަޑީގެ ބޭނުން ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ސުންގަޑިން ހަމަޖެހެސައިފިނަމަ ބޭލް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެފަހު ތާރީޚާއި ވަގުތު ޖަހާފައިން އެންމެ އަވަހަށް އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހެއްގެ ބޭލް ސޮއިގައިވާ ގަޑިއާ ސުންގަޑިގައެވެ. |
| | 18.3 | އީމެއިލް އަދި ފެކްސް އިން ފޮނުވާ ބޭލްތައް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. |
| 19. މުއްދަތުގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ ބޭލް ބަލައި ގެނދު އަމަލު ކުރާނެގޮތް: | 19.1 | ބޭލް ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސުންގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ ބޭލްތައް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. |

| (ބ) ބީލަން ހުށަހެޅުމާއި އިވެލުއޭޝަން ކުރުން | | |
|---|---|---|
| 20. ބީލަން ހުށަހެޅުން | 20.1. | މި މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ނުވަތަ އެފަރާތުން ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނަށް ޙާޟިރުވާ ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައި ބީލަން ޝީޓުގައިވާ ތާރީޚްގައެވެ. |
| | 20.2. | ބީލަން ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ ބީލަން ޝީޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިރުގައެވެ. |
| | 20.3. | ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ބޭރަކީ އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ ސަރުކާރުން ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސިފައިވަނަމަ ބީލަން ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ ޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހުގެ ބީލަން ޝީޓުގައިވާ ގަޑިއާ ސުންގަޑީގައެވެ. |
| 21. ހުށަހަޅާ ބީލުމުގައިވާ ކުށްތައް އިސްލާހުކުރުން | 21.1. | ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ބީލަންތަކުގެ ހިސާބުކުރުމުގެ މައްސަލައެއް އުޅޭނަމަ ތިރީގައި މިވާ ގޮތްތަކުގެ މަތީން އިސްލާޙް ކުރެވޭނެއެވެ. |
| | 21.2. | ބީލުމުގައިވާ ފައިސާގެ އަދަދާއި ދިވެހި ބަހުން ލިޔެފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދު ތަފާތުވާނަމަ، ރަނގަޅު އަދަދުކަމުގައި ބަލާނީ ދިވެހި ބަހުން ލިޔެފައިވާ ފައިސާ އަދަދެވެ. |
| 22. ބީލަންތައް ޓެކްނިކަލީ ބީލަންތަކުގެ ރެސްޕޮންސިވްނަސް ކަނޑައެޅުން | 22.1. | ބީލަންތައް އިވެލުއޭޝަންކުރުމުގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވޭތޯ ބަލާނެއެވެ. |
| | | 22.1.1 ބީލަމަށް ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއްކަން. |
| | | 22.1.2 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތެއްކަން |
| | | 22.1.3 ބީލުމުގައިވާ އުސޫލުތަކާއި ކަންތައްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ބޭނުން ކަނޑައެޅުން (ރެސްޕޮންސިވްނަސް) |
| 23. ބީލަންތައް އިވެލުއޭޝަން ކުރުން | 23.1. | ހުށަހަޅާ ބީލަންތަކުގެ ތެރެއިން އިވެލުއޭޝަން ކުރެވޭނީ 22.1 ގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާ ބީލަންތަކެވެ. |
| 24. ބީލަން ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތް ކަނޑައެޅުން | 24.1. | ބީލަން ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނީ، ބީލަން ވަޒަންކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާނެ މިންގަނޑަށް ބަލައިގެން އެންމެގިނަ މާކްސްލިބޭ ފަރާތަކަށެވެ. |
| | 24.2. | 24.1 ގައި އެހެން އޮތް ކަމުގައި ވިޔަސް މާއްދާ 3.1 ގައިވާ އުސޫލަށް ބީލަން ހަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން ބަލާނެއެވެ. |
| 25. ބީލަންތަކުން ކެންސަލްކުރުން | 25.1. | އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މައުލޫމާތާއި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ބީލަންތައް ބަލައިނުގަނެވުމުގެ އިޚްތިޔާރު ވެރިފަރާތުން ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި |

| | | |
|---|---|---|
| ބީލަންތައް ބަލައިގަތުމަށްފަހު ފުރިހަމަ ބީލަންތައް ބާއްވާތަނުގެ އިވެލުއޭޝަން ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ލިބިގެންވާނެއެވެ. އަދި ބީލަންތައް ބަލައިގަތުމަށްފަހު ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތަކާއި އެކަށީގެންވާ އަގުތަކެއްތޯ ބެލުމަށް އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް ބީލަން ހުށަހަޅާފައިވާތޯ ބީލަންތައް ކޮންސަލްޓަންޓުގެ އިވެލުއޭޝަން މަސައްކަތުގެ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ލިބިގެންވާނެއެވެ. | | |
| ބީލަން ކޮމިޓީބޭއްވި ފުރުޞަތުދީ، ކޮމިޓީބޭއްވުމުގެ ފުރުޞަތުގައިވެސް ލިޔުމުން އަންގާނެއެވެ. | .26.1 | 26. ބީލަން ކޮމިޓީބޭއްވުމާ ފުރުޞަތު ހޯދައި، އެކަން އެންގުން |
| ބީލަން ކޮމިޓީބޭއްވުމުގެ ފުރުޞަތު އެކަމުގެ ލިޔުން ފޮނުވާތާ ގިނަވެގެން ބަންދުނޫން 3 (ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބީލަން ކޮމިޓީބޭއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެމުން މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރަންވާނެއެވެ. | .27.1 | 27. އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން |
| 27.1 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ މުއްދަތުގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ނުކުރައްވައިފިނަމަ، މިމަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ބީލަން ބާތިލްކުރެވޭނެއެވެ. | .27.2 | |
| އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް ފެށުމަށްފަހުގައި ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ނުކުމެ މަސައްކަތް ފެށުމަށްފަހުގައި ދޫކޮށްލާ ޙާލަތްތަކުގައި ފަރާތްތަކުގެ ގޮތުގައި 17.19 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ. | .27.3 | |
| (ރ) ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސެކިއުރިޓީތައް | | |
| ބީލަމަށް ސިޓީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ އަދަދު ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. | .28.1 | 28. ބިޑް ސެކިއުރިޓީ |
| ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑް ހުޅުވާ ދުވަހުން ފެށިގެން 30 (ތިރީސް) ދުވަހެވެ. | .28.2 | |
| ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންސް ކުންފުންޏަކުން މި ފޯމެޓްގެ ތަރުތީބުން ދޫކުރެވިފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެކެވެ. ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ހުށަހަޅާނެ ގޮތުގެ ނަމޫނާއަކީ ޖަދުވަލު 8 ގައި ވާނެއެވެ. | .28.3 | |
| ބީލަން ކޮމިޓީ ކުރާ ފާހަގަ އެކަން އަންގާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 7 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބީލަން ކޮމިޓީ ނުވާ ފާހަގަކުރާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ އެފަރާތަކަށް ރައްދު ކުރެވޭނެއެވެ. | .28.4 | |
| ބީލަން ހުށަހެޅުމަށްފަހު ބީލަން ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބީލަމުން ވަކިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ބީލަން ކޮމިޓީބޭއްވުމާ ފަރާތަށް ބީލަން ކޮމިޓީއިން ދިނުމަށްފަހު ބީލަން ކޮންސެޕްޓް ކަރުދާހުގައި އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ދައުލަތަށް ނެގޭނެއެވެ. | .28.5 | |

| | | |
|---|---|---|
| 29. އެޑްވާންސް ފައިސާ އަދި އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގެރެންޓީ | 29.1. | އެޑްވާންސް ފައިސާ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގައި، އެޑްވާންސް ފައިސާއަށްއެދި އެދި ކޮންޓްރެކްޓަރު ހުށަހެޅުމުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކުރެވިދާނެއެވެ. |
| | 29.2. | އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ޖުމްލަ އަގު -/250,000 (ދެލައްކަ ފަންސާސް ހާސް) ރުފިޔާ އަށްވުރެ ބޮޑުވާނަމައެވެ. |
| | 29.3. | އެޑްވާންސް ފައިސާ ހޯދުމަށްއެދި ހުށަހަޅާނަމަ، މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ 45 (ސާޅީސް ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޑްވާންސް ފައިސާއަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. |
| | 29.4. | އެޑްވާންސް ފައިސާ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާއިރު އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ދޫކުރާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ސެކިއުރިޓީ އެކްސްޕަޔަރ ވާންވާނީ ނިމުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން 10 ގައި ވާނެއެވެ. |
| | 29.5. | އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވޭނީ މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ 15% (ފަނަރަ އިންސައްތަ) އަށްވުރެ ބޮޑުނުވާ އަދަދަކެވެ. އަދި އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދޫވާ ފައިސާ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު ނުވަތަ ހިދުމަތް ހޯދަމުންދާއިރު ހުށަހަޅާ ބިލްތަކުން، ކޮންޓްރެކްޓުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ ނިސްބަތުން އުނިކުރެވޭނެއެވެ. |
| 30. ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ | 30.1. | ބީލަމުން ހޮވާލެވޭ އަގަކީ -/500,000 ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތީގެ އަގެއްނަމަ ބީލަން ކާމިޔާބުވާ ފަރާތުން ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ދޫކުރާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެއް ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. |
| | 30.2. | ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ބަލައިގަތުމަށް ބީލަން ކާމިޔާބުވި ފަރާތަށް ދޫވާ މުއްދަތުގައި ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ނުހުށަހަޅައިފިނަމަ، މިމަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމުން ބާތިލުކުރުމަށްފަހު، އެފަރާތެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ދައުލަތަށް ނަގާނެއެވެ. |
| | 30.3. | ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންވާނީ ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކުރާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެކެވެ. ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ އެކްސްޕަޔަރވާން ގޮތުގެ މުއްދަތު ނިމުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން 9 ގައި ވާނެއެވެ. |
| 31. މަސައްކަތު ހަވާލުކުރުމާއި މަސައްކަތު ބެލުން | 31.1. | ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 17.09 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެއްގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް މަސައްކަތު ހަވާލުކުރުމާއި، ހަވާލުކުރި މަސައްކަތްތައް ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 13-K/CIR/2018/01 ގެ |

| | | |
|---|---|---|
| ޖަދުވަލު 17 ގައިވާ "ބީލަމަކާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި، ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުސޫލު" އާ އެއްގޮތަށެވެ. | | |
| ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 17.09 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެއްގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތަކަށް ބަލައިދިނުމަށް ހުށަހަޅަންވާނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 13-K/CIR/2018/01 ގެ ޖަދުވަލު 18 ގައިވާ "ބީލަން އިވެލުއޭޓްކުރި އޮފީހުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރަށް ބީލަންވެރިޔާ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް-ފުރަތަމަ މަރުޙަލާ" PR-14 ފޯމުންނެވެ. | 31.2. | |
| ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 17.09 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެއްގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަންތައްތަކަށް ބަލައި ހުށަހެޅުން، މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން 7 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، މައްސަލަ ނިންމައި، މައްސަލަ ނިންމިގޮތް ލިޔުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 13-K/CIR/2018/01 ގެ ޖަދުވަލު 19 ގައިވާ "ބީލަމުގެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރުގެ ޖަވާބު" PR-14 ފޯމުން ޖަވާބު ފޮނުއްވަން އަންގާނެއެވެ. | 31.3. | |
| ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 17.09 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެއްގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަންތައްތަކަށް ބަލައި ހުށަހެޅުން، ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރު ޖަވާބުދީފައި ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ އެކަން ބަޔާންކޮށް މައްސަލަ އަލުން ބެލުމަށް އެދި ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ ބީލަމުގެ މައްސަލަ އަލުންބަލާ މުސްތަޤިއްލު ރިވިއު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. | 31.4. | |
| ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 17.11 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެއްގައި ދިމާވާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން އިދާރީގޮތުން އަލުން ބެލުމަށް "މުސްތަޤިއްލު ރިވިއު ކޮމިޓީ" އަށް ހުށަހެޅުމުގައި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 13-K/CIR/2018/01 ގެ ޖަދުވަލު 21 ގައިވާ "ބީލަންވެރިޔާ ބީލަމުގެ މައްސަލަ އަލުން ބަލައިދިނުމަށް އެދި "ބީލަމުގެ މައްސަލަ އަލުން ބަލާ މުސްތަޤިއްލު ރިވިއު ކޮމިޓީއަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު" - އެޕީލް މަރުޙަލާ" PR-16 ފޯމުން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. | 32.1. | 32. މައްސަލަ އަލުން ބެލުމަށް މުސްތަޤިއްލު ރިވިއު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުން |

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހަނިމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ހދ.ހަނިމާދޫ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

# ޝެޑިއުލް 3

## އެއްބަސްވުމުގެ އާންމު މާއްދާތައް އަދި ޚާއްސަ މާއްދާތައް

އެއްބަސްވުމުގެ ނަންބަރު:

# އެއްބަސްވުން

މި އެގްރީމަންޓް ކުރެވިފައި ވަނީ، ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހަނިމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ (މި އެއްބަސްވުމުގައި މީގެ ފަހުން "މަސައްކަތުގެވެރި ފަރާތް") އާއި ------------ (މި އެއްބަސްވުމުގައި މީގެފަހުން "މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތް") އާ ދެމެދު، މީލާދީ ސަނަތުން ........... ވަނަ އަހަރުގެ ......................... މަހުގެ ....... (..................) ދުވަހު އެވެ.

ދެންފަހަރު، (މަސައްކަތް) (މި އެއްބަސްވުމުގައި މީގެ ފަހުން "މަސައްކަތްތައް") ކުރުމަށް މަސައްކަތުގެވެރި ފަރާތުން ބޭނުންވާ ހިނދު، އަދި އެކަމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރާފަރާތް ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބު މަސައްކަތުގެވެރި ފަރާތުން ޤަބޫލުކުރި ހިނދު، ބޭނުންވާ މަސައްކަތްތައް މަސައްކަތްކުރާފަރާތް ފަރާތުން ކުރުމަށާއި، އަދި އެ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކުރުމުގައި ދިމާވާ ގެއްލުމުތަކަށް ބަދަލު ދޭންޖެހޭނަމަ އެކަމެއް ކުރުމަށް ނިޔަތްގަނެ، އަންނަނިވި ކަންކަމަށް އެއްބަސްވެވެ.

## 1. މަސައްކަތް

1.1 މި އެއްބަސްވުމުގެ ޖަދުވަލު 3 ގައިވާ މަސައްކަތުގެ "ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ރިކުއަރމަންޓް" ގައިވާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް އެ ލިޔުމުގައި ވާ ގޮތަށް ކުރުން

1.2 "ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ރިކުއަރމަންޓް" ގައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރުންވެސް މަސައްކަތާއި ހަވާލުވާ ފަރާތައި ވާހަކަ ދައްކައިގެން ބަދަލު ގެނެވޭނެއެވެ.

## 2. އެއްބަސްވުމުގެ އަގު

2.1 ޖަދުވަލު 4 ގައިވާ "މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލް / ކޯޓޭޝަން" ގައިވާ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަގު (އަގު) އަކީ މި މަސައްކަތުގެ އަގެވެ.

2.2 ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވޭ މަސައްކަތް ނިމުމުން، މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތުގެ ރިކުއަރމަންޓާއި މަސައްކަތާއި ހަވާލު ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކޯޓޭޝަނާއި އަދި ދެފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިވާ ފެންވަރަށް މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން ބަލާ ޔަޤީން ކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ކުރިކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.

2.3 މަސައްކަތުގެ އަގު ދައްކާނީ މަސައްކަތް ނިމުމުން މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ކުރިކަމަށް މަސައްކަތް ހަވާލުވި ފަރާތުން ލިޔުން ދިނުމުން، މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި މަސައްކަތުގެވެރި ހަވާލުވި ފަރާތުން ބިލު ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

2.4 މަސައްކަތުގެ އަގު ނުވަތަ ޖުމްލަ އަގު 500،000.00 (ފަސްލައްކަ ރުފިޔާ) ރުފިޔާއާއި ދެމެދުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރާނަމަ، ނުވަތަ ޖުމްލަ އަގު ހާމަނަމަ، ނުވަތަ ބީލަން ބޭނުމަކަށް ހުށަހަޅައިގެން ނިންމާ މި އަދަދަށްވުރެ މަތީ އަގެއްގެ ކަމެއްކަމުގައިވިއްޔާ އެ މަސައްކަތެއްކަން ނުވަތަ ޖުމްލަ އަގެއްކަން ނިމުން ބައެއްގެ އަގު ހުރުމަށް ވަކިވަކި ބިލު ހުށަހެޅުމުން، އެކަމެއް ކުރުމުންދާގޮތް ބަލާ ހަވާލުކުރުމުގައިވާ އިންތިޒާމަކަށް

ނުވަތަ ކޮންސަލްޓަންޓަކު ނުވަތަ އެ މަސައްކަތް ސުޕަވައިޒްކުރާ ހަވާލުވެހުރި ފަރާތެއް، އެކަމަށްޓަކައި ނިމުނުއިރާކަމަށް ސޮއިކުރުމުން އެ ބިލެއްގެ ފައިސާ ދެވިދާނެއެވެ.

## 3. އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު

3.1 ޖަދުވަލު 4 ގައިވާ "މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމް / ކޮޓޭޝަން" ގައިވާ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓް ކުރަން ބޭނުންކުރައްވާ މުއްދަތު (މުއްދަތު) އަކީ މި މަސައްކަތުގެ މުއްދަތެވެ.

3.2 މަސައްކަތް ފުރިހަމަވުމުން "މަސައްކަތް ފުރިހަމަ އަސްލު ލިޔުން" މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތުން މަސައްކަތާއި ހަވާލުވާ ފަރާތަށް ދޫކުރާނެއެވެ. މި ލިޔުމަކީ އެއްބަސްވުމުގެ ބައެކެވެ.

## 4. ރިޓެންޝަން މުއްދަތު

4.1 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރިޓެންޝަން ފައިސާ ހިފެހެއްޓި، އެ ފައިސާ އަނބުރާ ދޫކުރެވޭނެއެވެ.

4.1.1 ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ބިލަކުން، ބިލުގެ ޖުމުލަ އަދަދުގެ 5% (ފަހެއް އިންސައްތަ) ކަނޑައިން؛

4.1.2 މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތަށް ރިޓެންޝަން ފައިސާ ކަނޑައިގެންފައި، މި އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ފައިސާ އަނބުރާ ދޫކުރުން.

4.1.2.1 މަސައްކަތް ނިމުމާ 6 (ހައެއް) މަސްދުވަސް ފަހުން އަނބުރާ ދިނުން.

4.1.2.2 މި މާއްދާގެ 4.1.2.1 ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، ރިޓެންޝަން ފައިސާގެ އަދަދަށް ސެކިއުރިޓީއެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އިސްވެ ބަޔާންކުރި މުއްދަތުގެ ކުރިން، ރިޓެންޝަން ފައިސާ ދޫކުރުން.

4.1.3 މަސައްކަތް ނިންމުމަށްފަހު ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު (ރިޓެންޝަން މުއްދަތު) ގައި އެކަމަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް މަސައްކަތާއި ހަވާލުވާ ފަރާތުން ރަނގަޅުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. ރިޓެންޝަން ފައިސާ ބަހައްޓަން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު އެ ފައިސާ ދޫކުރާނީ އާލާތަކާއި ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމުންނެވެ. އަދި އެއްވެސް ޒިންމާއެއް އަދާނުކުރާނަމަ އެ ފިނިވަރު ކަނޑައަޅާނެއެވެ.

4.1.4 މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުން ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ ކަންކަމަށް މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުގެ ހަރަދުގައި ބަދަލުދޭންވާނެއެވެ. މަސައްކަތް ނިމުމަށް ފަހު ހަމަޖެހި ކަމެއް ހިނގައިފި ނަމަ، އެކަމެއް ރިޓެންޝަންގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން ހަމަޖެއްސޭނެއެވެ.

## 5. މަސައްކަތް ހިންގުން

5.1 މަސައްކަތް ހިންގުމަށް މަސައްކަތުގެ މުއްދަތަށް ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ. ކޮންޓްރެކްޓް މުއްދަތުގެ ޒިންމާތަކުގެ ތެރެއިން މައިގަނޑު ޒިންމާތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.

5.1.1 ކޮންޓްރެކްޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް ހިންގުން

5.1.2 އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން މަސައްކަތާއި ބަލާފާ ފެންވަރު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރާކަށް ތައްޔާރުކުރުން.

## 6. ކޮންޓްރެކްޓްގައިވާ މަސައްކަތް ބަލައިގަތުން

6.1 މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި، ހޯދާ ޚިދުމަތްތަކާއި، ގަންނަ ތަކެތި ބަލައިގަނެވޭނީ، އެގްރީމެންޓްގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެކަންތައް ކުރި ނިންމުމުންނެވެ. އެގްރީމެންޓާ ޚިލާފުން ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކާއި ފޮނުވާފައިވާ ތަކެތި ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. އެކަމެއްގެ ނުވަތަ އެ އެއްޗެއްގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށްދިނުމަށް، އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް ނުވަތަ އެ އެއްޗެއް ބަދަލުކުރުމަށް އެފަރާތަކަށް އަންގާނެއެވެ. މިކަމަށް ހދ.ހަނިމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކޮށެއް ނުވާނެއެވެ.

6.2 މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެތީގެ ފެންވަރު ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ގޮތަކުން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރަށް މަސްއޫލިއްޔަތަކުން ލިބޭ ގެއްލުމާއި، ހަލާކުވާ ތަންތަނާއި، ތަކެތި މަރާމާތުކޮށް ރަނގަޅުކުރުމަކީ މަސައްކަތާއި ހަވާލުވާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

6.3 މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެތީގެ ފެންވަރު ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ގޮތަކުން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރަށް މަސްއޫލިއްޔަތަކުން ލިބޭ ގެއްލުމާއި، ހަލާކުވާ ތަންތަނާއި، ތަކެތި މަރާމާތުކޮށް ރަނގަޅުކުރުމަށް، މަސައްކަތް ކުރާ އެޕާޓީގެ ވެރިޔާ އެންގުމުން ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި އެ މަސައްކަތް ރަނގަޅުކުރަންވާނެއެވެ. އެ އެންގި އެންގުމަށް އަމަލުކުރުމުން ނުވަތަ އެކަން ގަބޫލުކުރުމުން ސަބަބުން އެކަން ރަނގަޅުކޮށް ނުނިމުނުކަމުގައި އެކަމަށް ހިނގި ހުރިހާ ޚަރަދެއް ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގުގެ ތެރެއިން ނުވަތަ ގެރެންޓީ ފައިސާގެ ތެރެއިން އުނިކުރެވޭނެއެވެ.

## 7. ކޮންޓްރެކްޓާ ޚިލާފުވާ ފަރާތަކާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭނެގޮތް

7.1 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އެއްވެސް ޙާލަތެއް ކޮންމެ ހާލަތެއް، އެކަމެއްގެ ކުރިން ބަލައި އެ ޙާލަތެއް ހިންގުމުގެ ސަބަބުން ދެމެހެއްޓޭ ތަނުގެ އެއްގޮތުގެ އަދަދު އެއްބަސްވުމުގެ އަދަދުކަން ޤަބޫލުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ދައުލަތުގެ ޖާގައެއްގައި ވެސް ހުށަހަޅާކަން ބަޔާންކުރެވޭގޮތަށް ސަރުކާރުން ދޫކުރުމަށް ޙަވާލުވުމުގެ ދަރަޖަ ކޮމިޓީ އަށް ހުށަހަޅާނެއެވެ.

7.1.1 ބިލަކާ ގުޅޭގޮތުން ދައުލަތުގެ އޮޑިޓަރ ކޮންޓްރެކްޓް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ބައްދަލުވުން ލިބުނުތަން ހުށަހެޅުމާއި، އެފަދަ މައުލޫމާތު ދިނުމާއި، މައުލޫމާތު ފޯރުވުން.

7.1.2 އަމިއްލަ ބޭރުގެ ދަށުގައިހުރި ކަމެއް (ފުރިހަމަކުރުން ދިމާވާ ކަމެއް) މެދުވެރިވެގެން ނޫން ގޮތަކަށް ކޮންޓްރެކްޓުގެ ދަށުން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ފުރިހަމަނުކޮށް ދޫކޮށްލުން.

7.1.3 ކޮންޓްރެކްޓް ނުވަތަ ސަބްކޮންޓްރެކްޓް ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ކޮށްފައިވާ ޒިންމާ ކުރުން ސާބިތުވުން.

7.1.4 ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ އުސޫލުގައި ކޮންޓްރެކްޓަރު އަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތް ހިލާފަށް އަމަލުކުރުން. އަދި މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އަމަލުކުރުމަށް އަންގާ އެންގުންތަކަށް އަމަލުނުކުރުން.

7.1.5 ވިޔަފާރީގެ ހަރަކާތަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ޕްރޮފެޝަނަލް ހަރަކާތަކާ ގުޅިގެން މަދަނީ ކުށެއް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެ، އެ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ފަރާތަކަށް ވުން.

7.2 ބިޑަށް ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތުން އަމަލުކުރުމަށް މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ 10.71 ވަނަ މާއްދާއާއި 10.72 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ކޮންޓްރެކްޓަރަކު އަމަލުނުކޮށްފިނަމަ، ހދ.ހަނިމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ބިޑްތަކުގައި މުޅިގޮތުން 1 (އެކެއް) އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެ ކޮންޓްރެކްޓަރަކު ބައިވެރިނުކުރެވޭނެއެވެ.

7.3 ބިޑަށް ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތުން މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ 10.71 ވަނަ މާއްދާއާއި 10.72 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަމަލުނުކޮށްފިނަމަ، އެފަރާތެއްގެ މުޅި ވިޔަފާރިއެއް ލިބޭ ފައިސާއިން އެކަމެއް ހަމަޖެއްސޭނެއެވެ. އަދި މުޅި ވިޔަފާރިއެއް ލިބޭ ފައިސާއިން އެކަމަށް ހިނގި ހަރަދު ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު، ބާކީ ފައިސާ ހުރިނަމަ އެފަރާތަކަށް ދޫކޮށްލެވޭނެއެވެ.

7.4 ކޮންޓްރެކްޓް ބާޠިލުވާ މަސައްކަތް ފަށާ ހިސާބަކަށް ގެންދިއުމަށްފަހު، އެ ކޮންޓްރެކްޓެއް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، 1 (އެކެއް) އަހަރު ވަންދެން ހދ.ހަނިމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް އެފަރާތަކާ ހަވާލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

## 8. އެއްބަސްވުމުގެ އާންމު މާއްދާތައް އަދި ހާއްސަ މާއްދާތައް

1. މާނަކުރުން

1.1 "މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އޮތީ، އެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިދާރާގެ ތަނަކަށެވެ.

1.2 "މަސައްކަތު ހަވާލުވާ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އޮތީ، އެ މަސައްކަތެއް ކޮށްދިނުމަށް އެދި ބިޑަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށެވެ.

1.3 "މަސައްކަތް" ކަމަށް ބުނެފައިއޮތީ ބިޑް ސްޕެކްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތް ނުވަތަ މަސައްކަތަކަށެވެ.

1.4 "މަސައްކަތުގެ އަގު" ކަމަށް ބުނެފައިއޮތީ އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރުމުން މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތަށް ދައްކާ ފައިސާއަށެވެ.

1.5 "އެއްބަސްވުން" ކަމަށް ބުނެފައި އޮތީ، މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތާއި، މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަވާލުވާ ފަރާތާ ދެމެދު މަސައްކަތްކުރުމާބެހޭގޮތުން ވެވޭ އެއްބަސްވުމަށެވެ.

2. ލިޔުމުން ބަދަލުކުރުން

2.1 މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ފަރާތްތަކުން މިއެއްބަސްވުމާއި ގުޅިގެން އެއް ފަރާތުން އަނެއް ފަރާތަށް އަންގަންޖެހޭ އެންގުމަކާއި އެންގުންތައް އާއްމުގޮތެއްގައި އަންގާނީ ދިވެހި ބަހުން، ލިޔުމުންނެވެ.

2·2 އެއްފަރާތުން އަނެއް ފަރާތަށް ދޭންވާ ލިޔުން ރަސްމީކުރާނީ އަތުން އަތަށް ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރީ ފޮސްޓުން، ނުވަތަ ކަނޑައެޅިފައިވާ އީމެއިލަށް ، ބީލަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެޑްރެހަށެވެ.

2·3 މިއެއްބަސްވުމުގައިވާ އެޑްރެސް ބަދަލުކުރާނަމަ، ބަދަލު ކުރާން ބޭނުންވާ ފަރާތުން އަނެއް ފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.

2·4 މި މާއްދާގެ ދަށުން ގެނެވޭ ނުވަތަ އެންގޭ ކޮންމެ ބަދަލެއް މި އެއްބަސްވުމުގެ ބައެކެވެ.

3. ބިޑްވަނަ ފަރާތަކާއި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުން

3·1 މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުންކުރާ މަސައްކަތުގެ އެއްވެސްބައެއް އެހެންފަރާތަކާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކުރުން ބޭނުންވާނަމަ އެކަން ބަޔާންކޮށް މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުން، ވެރިފަރާތަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅާ ހުއްދަހޯދަންވާނެއެވެ.

3·2 3·1 ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެހެން ފަރާތަކާ މަސައްކަތުގެ އެއްވެސްބައެއް ހަވާލުކުރިކަމުގައިވިޔަސް މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުން މިއެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފުރިހަމަކަމަށް ޒިންމާ އުފުލަން ވާނެއެވެ.

4. ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތާއި ހަވާލުވުން

4·1 ތަކެތި ގެނައުން ގެނައުމުގެ 03(ތިނެއް) ދުވަސް ކުރިން ތަކެތި ގެނައުން ގެނެވޭނެ ތާރީޚާއި ގަޑި މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތާ ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

4·2 ތަކެތި ގެނައުން ގެނައުމުން މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތުގެ ފަރާތުން (ގެނައުން) ބަލައިގަތުމަށް ތަކެތީގެ އަދަދާއެވެ.

4·2 އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތަށް ތަކެތި/ޚިދުމަތް ލިބިފައިވޭތޯ ބަލާނީ ގެނައުން ބަލައިގަނެވޭނީ އިންސްޕެކްޝަން ކޮށްގެންނެވެ. ކޮލިޓީ ބެލުމަށްފަހު ސްޕެސިފިކޭޝަނާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ނިންމާފައިވާކަން ވާނަމަ އެގްރީމަންޓާ އެއްގޮތަށް ތަކެތި/ޚިދުމަތް ލިބުނުކަމަށް ބެލޭނެއެވެ. އަދި އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތް/ތަކެތި އަނބުރާ ފޮނުވާލެވޭނެއެވެ.

5. އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު

5·1 އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތަކެތި/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

5·2 މަސައްކަތް ހަވާލުވީފަރާތުގެ ބާރުން ބޭރު ކަމެއް ނުވަތަ ޤުދުރަތީ ހާދިސާއެއް/ކާރިޘާއެއް ނުވަތަ މުނިފޫހިފިލުވުމާއި ގުޅޭކަމެއް ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި އެހާދިސާއެއް/ކާރިޘާއެއް ނުވަތަ އެކަމެއް ދިމާވިކަން އެގޮތުގެ (ރަސްމީ ނުވަތަ ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ) ލިޔުންތަކާއެކު މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

6. ޖޫރިމަނާކުރުމާއި އެގްރީމަންޓް ބާތިލުކުރުން

6·1 އެއްބަސްވުމުގައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ނުނިމުނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ 10·71 ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް ކަނޑާނެއެވެ.

6·2 ޖުމްލަ އަގު -/250000 ރުފިޔާއަށްވުރެ ދަށުގެ ބީލަމެއްނަމަ ފައިސާ ކަނޑާނީ، ޖުމްލަ އަގު 0·005 (ޕޮއިންޓް ސުމެއް ސުމެއް ފަހެއް) ގެ ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދު މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތަކުގެ އަދަދާ ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދުކަމެވެ.

ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް= LD*0·005*CP

CP (ކޮންޓްރެކްޓް ޕްރައިސް): ކޮންޓްރެކްޓުގެ ޖުމްލަ އަގު

LD ( ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް): ކޮންޓްރެކްޓުގެ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތަކަށް

6.3 މަސައްކަތް ނިންމި ލަސްވާ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ހަވާލުވި ފަރާތުން ފައިސާ ދޭންޖެހިއްޖެނަމަ، މަސައްކަތް ހަވާލުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ބިލުން ފައިސާ ދޫކުރުމުގައި މަސައްކަތް ނިންމި ލަސްވި މުއްދަތާ ފައިސާ ބިލުގައިވާ އަދަދުން ކަނޑައިލުމަށްފަހު ބާކީ ފައިސާއެވެ.

6.4 މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ 15% އިންސައްތައަށް އަރާފަދަ ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް ބޭރުވެއްޖެނަމަ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރެވޭނެއެވެ.

7. އެގްރިމެންޓް ބާތިލްކުރުން

7.1 އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުގެންދާނަމަ ފަރާތަ ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ އެއްބަސްވުން އެއްކޮށް ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގެ ބައެއް ބާތިލްކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

7.2 އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރުމަށް ބަންދުނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އާއްމުން ނިމިފައިވާ މަސައްކަތާއި، ނުނިމިހުރި މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް އަގާއެކު ލިޔުން، ދެފަރާތުން އެކުލަވާލުމުގައި ސޮއިކުރަން ވާނެއެވެ. އަދި މަސައްކަތް ހިނގާ ސައިޓުގައި ހުންނަ ކޮންޓްރެކްޓަރު ގެ ހުރިހާ ތަކެތީގެ ލިސްޓް ނަގައި އެތަކެތި ބަންދުނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގެންދަންވާނެއެވެ. މި މުއްދަތުގެ ފަހުން މިއިން އެއްޗަކަށް ދިމާވާ އެއްވެސް މައްސަލައަކަށް ޖަވާބުދާރީ ނުވާނެއެވެ.

7.3 ބާރުންގޮސްގައިވާ ގޮތަށް މަސައްކަތްކުރިއަށް ނުގެންދުމުގައި މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތަށް އޮންނަ އިންސާފާއި / ފާރަވެރިވުމަށް މަސައްކަތް ވަގުތުން ހުއްޓުވާ މަސައްކަތުގެ އަގުން ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާ ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.

8. އެހެނިހެން ކަންކަން

8.1 މި އެއްބަސްވުމުގައި ދެފަރާތުން ސޮއިކުރުމަށްފަހު ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ގާނޫނާއި ނުވަތަ ގަވާއިދަކާ މި އެއްބަސްވުމާއި ތަޢާރުޟު ވާކަން އެނގިއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެފަދަ ގާނޫނެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއް ހުރިއްޖެނަމަ އެކަމެއްގެ ސަބަބުން ފެނި މިއެއްބަސްވުން ބާތިލެއް ނުވާނެއެވެ. އެފަދަ މާއްދާއެއް މި އެއްބަސް ވުމުގައި ހިމެނޭގޮތްވެއްޖެނަމަ އެ މާއްދާއެއް އިސްލާހުކުރެވެން ނަމަވެސް މި އެއްބަސްވުން އޮވާނީ ދެފުށުގެ ފަރާތްތަކުން ދެފަރާތުން ބަލައިގަނެވިފައިވާ ފަރާތުންނެވެ.

9. ބޯކަސް އަދި އެހެނިހެން ޚިދުމަތް

9.1 މިމަސައްކަތާ ގުޅިގެން ދަށުކޮންޓްރެކްޓް ބޯކަސްތަކާއި، ކަސްޓަމްސް ޑިއުޓީތަކާއި، އިމްޕޯޓް ފައިސާސް ޚިދުމަތް އަދި އެހެނިހެން ޚިދުމަތް ދަށުކޮންޓްރެކްޓުނަމަ ޚިދުމަތް ދަށުކޮށް މަސައްކަތް ހަވާލުވި ފަރާތުންނެވެ.

10. އެއްބަސްވުމަށް ބަދަލުގެނައުން

10.1 މި އެއްބަސްވުމުގައިވާ އެއްވެސް މާއްދާއަކަށް ބަދަލެއް ގެނެވޭނީ ދެފަރާތުގެ މެދުގައި ސޮއިކުރާ އެއްބަސްވުމަކުންނެވެ.

10.2 10.1 ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށް އޮތް ކަމުގައިވިޔަސް މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތުން އަންނަނިވި ކަންތައްތަކަށް ބަދަލެއް ގެނެސް މަސައްކަތުގެ ސްކޯޕަށް ބަދަލު ފުދިއެޖެ ހިނދެއްގައި މި އެއްބަސްވުމުގެ 2 ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުގެ މަތިން އެކަން ލިޔުމުން އަންގާނެއެވެ.

i. މަސައްކަތް ފަށާނެ ތާރީޚް ކަނޑައެޅުން

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހަނިމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ހދ.ހަނިމާދޫ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ii. މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަދަލުކުރުން / ކަނޑައެޅުން

11. އެއްބަސްވުމަކީ ހިނގާނެ ޤާނޫނު

11.1 މި އެއްބަސްވުން ހިންގާނީ، އަދި ތަފްސީރު ކުރާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.

12. ދެބަސްވުން

12.1 މިއެއްބަސްވުމާގުޅޭ އުފެދޭ ދެބަސްވުން ދެފަރާތުގެ މެދުގައި ވާހަކަ ދައްކައިގެން ހައްލުނުކުރެވިއްޖެނަމަ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން ނިންމާނީއެވެ.

12.2 މިއެއްބަސްވުމުގައި ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ހައްލުކުރާނީވެސް ދެފަރާތުގެ މެދުގައި ވާހަކަ ދައްކައިގެންނެވެ. ހައްލުނުވެއްޖެނަމަ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން ނިންމާނީއެވެ.

## 4. މުޅި އެއްބަސްވުން

(ހ) މި އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުސްތަޤްބަލުތަކާއި އިސްތިޤްބާލުތަކާއި މާނަކުރުމުގައި "އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުތުތައް" ގައި އެ މުސްތަޤްބަލެއް ނުވަތަ އިސްތިޤްބާލެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބަލަންވާނެއެވެ. އަދި އެއީ، މި އެއްބަސްވުމުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

(ށ) މި އެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގަށް، އަދި އެ އަގު ދެއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާގޮތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެއްބަސްވުމުގެދުރުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށާއި، އަދި އެ މަސައްކަތްތަކުރުމުގައި މި އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުތުތަކާ އެއްގޮތްނުވާ މަސައްކަތްތަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ބަދަލު ދިނުމަށް މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުން އެއްބަސްވެއެވެ.

(ނ) މި އެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސް ނިންމުމާއި، އަދި އިސްލާހު ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކެއް އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުތުތަކާއި އެއްގޮތަށް އިސްލާހުކުރުމަށް ގެނެސް މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތަށް ލިބިދޭންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ އަގު ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުތުތަކާ އެއްގޮތަށް ގޮތުގެމަތިން މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުން ކޮންމެހެން މަސައްކަތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ އެންމެހާ ފައިސާ މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތަށް ދިނުމަށް މަސައްކަތުގެ ވެރި ފަރާތުން އެއްބަސްވެއެވެ.

މި އެއްބަސްވުން އުނިއިތުރުގެނެވިދާނީ ބޭނުމާ ގުޅިގެން ދެފުށުން އިއްތިފާޤުން ދެފުށުން މަޝްވަރާކޮށް، އެއްބަސްވުމުގެ އާންމު މާއްދާތަކާއި، "ސްޕެޝަލް ކޮންޑިޝަންސް އޮފް ކޮންޓްރެކްޓް" ގެ މައްޗަށެވެ.

| ޖަދުވަލު ނަންބަރު | ލިޔުމުގެ ނަން |
|---|---|
| ޖަދުވަލު 1 | އިޢުލާން |
| ޖަދުވަލު 2 | މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް |
| ޖަދުވަލު 3 | ސްޕެޝަލް ކޮންޑިޝަންސް އޮފް ކޮންޓްރެކްޓް |

**ޖަދުވަލު 4** މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލް / ކޯޓޭޝަން

މި އެއްބަސްވުމަކީ، މި އެއްބަސްވުމުގެ އެންމެހައި މާއްދާތަކަށް އިލްތިޒާމުވުމާއި، އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކުރާ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި، ދެފަރާތުން މިއެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތަށް އެއްބަސްވުން ދެމެހެއްޓުމުގެ ނިޔަތުގައި ތިރީގައިވާ މީހުން ހެކިކޮށް، ދެފަރާތުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރާ އެކު ސޮއިކޮށްފައިވާ ޝަރުޢީ އެއްބަސްވުމެކެވެ.

(ހިޖުރީ ތާރީޚް)

(މީލާދީ ތާރީޚް)

| | |
|---|---|
| **މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތް:**<br>ސޮއި:<br>ނަން:<br>މަޤާމް:<br>ތައްގަނޑު: | **މަސައްކަތާ ހަވާލުވާ ފަރާތް:**<br>ސޮއި:<br>ނަން:<br>މަޤާމް:<br>ތައްގަނޑު: |
| **ހެކިން:**<br>ސޮއި:<br>ނަން:<br>މަޤާމް:<br>އައި.ޑީ#: | **ހެކިން:**<br>ސޮއި:<br>ނަން:<br>މަޤާމް:<br>އައި.ޑީ#: |
| **މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތުން ސޮއިކުރައްވައިދޭ ކުރާނީ** | **މަސައްކަތާ ހަވާލުވާ ފަރާތުން ސޮއިކުރައްވައިދޭ ކުރާނީ** |
| ސޮއި: | ސޮއި: |
| ނަން: | ނަން: |
| މަޤާމް: | މަޤާމް: |
| އައި.ޑީ#: | އައި.ޑީ#: |
| ފޯނު ނަންބަރު: | ފޯނު ނަންބަރު: |
| އީމެއިލް އެޑްރެސް: | އީމެއިލް އެޑްރެސް: |

# ސެކްޝަން 4

## ޖަދުވަލުތައް

## ޖަދުވަލު 1

### ބިޑަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް އަދި ޗެކްލިސްޓް

| # | ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް | | |
|---|---|---|---|
| ބިޑަށް ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިވާ މައުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ. | | | |
| 1 | ބިޑަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު (ސެކްޝަން) (ޖަދުވަލު 2 ) | | |
| 2 | ބީ.އޯ.ކިއު (ޖަދުވަލު 3 ) | | |
| 3 | ކުންފުނި/ފާޓްނަރޝިޕް/ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ/ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ | | |
| 4 | އެސް.އެމް.އީ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ | | |
| 5 | ޖީއެސްޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ (ޖީ.އެސް.ޓީ.އައިން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާނަމަ) | | |
| 6 | ހުށަހަޅާ އެސްޓިމޭޓް (ސެކްޝަން / ބީ.އޯ.ކިއު) (ބިޑުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ) | | |
| 7 | ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް (ޖަދުވަލު 4) | | |
| 8 | ބިޑުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިޔުން (ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ) | | |
| 9 | ސެކްޝަން 2 - ބިޑަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އިރުޝާދުގެ 7.1 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުން ހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަ އެލިޔުން. | | |
| 10 | ބިޑް ސެކިއުރިޓީ (ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް) | | |
| ބިޑަށް ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިވާ މައުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ މާކްސް ނުލިބޭނެއެވެ. | | | |
| 11 | ޖަދުވަލު 5 "މާލީ ތަނަވަސްކަމާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު" ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅާފައި | | |
| 12 | ޖަދުވަލު 5 "މާލީ ތަނަވަސްކަމާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު" ގައި ބަޔާންކުރާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައި | | |
| 13 | ޖަދުވަލު 6 "ފާއިތުވި 3 (ތިނެއް) އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮންފަރާތަކާ ގުޅިގެންކުރި މަސައްކަތްތަކުގެ" ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅާފައި | | |
| 14 | ޖަދުވަލު 5 "ފާއިތުވި 3 (ތިނެއް) އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮންފަރާތަކާ ގުޅިގެންކުރި މަސައްކަތްތަކުގެ" ބަޔާންކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައި | | |
| ބިޑަށް ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިވާ އިޢުލާނާއި އެއްގޮތަށް ބިޑަށް ހުށަހަޅައިދޭނަމަ ބިޑަށް ކުރިސަފު ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ބިޑަށް ހުޅުވާލި ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. | | | |
| 15 | ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުރި މިނިސްޓްރީގައި ވާ ތަރުތީބުން ތަރުތީބުކޮށްފައި | | |
| 16 | ސަފްހާ ނަންބަރު ޖަހާފައި (ކިތައް ސަފްހާގެ ތެރެއިން ކިތައްވަނަ ސަފްހާކަން އެނގޭގޮތަށް) | | |
| 17 | ސަފްހާތަކުގައި ހުރި ސޮއިކޮށްފައި | | |
| 18 | ބިޑުގެ ގަނޑުތައް ހުރި ވަކިނުވާގޮތަށް ބައިންޑްކޮށް / ހިރަސްޖަހާފައި | | |

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހަނިމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ހދ.ހަނިމާދޫ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

# ޖަދުވަލު 2

## ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް

| | | |
|---|---|---|
| 1. | **ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު** | |
| 1.1 | ނަން | |
| 1.2 | އެޑްރެސް | |
| 2. | **ބީލަން ހުށަހަޅާ ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ މަޢުލޫމާތު** | |
| 2.1 | ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ނަން | |
| 2.2 | އިޢުލާން ނަންބަރު | |
| 3. | **ހުށަހަޅާ އަގާއި މުއްދަތު** | |
| 3.1 | ހުށަހަޅާ އަގު | |
| | ޖީ.އެސް.ޓީ | |
| | ޖުމްލަ އަގު: | |
| 3.2 | ޖުމްލަ އަގު (ތާނައިން ލިޔުމަށް) | |
| 3.3 | މުއްދަތު (ބަންދުދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން) | |
| 4. | **ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު** | |
| 4.1 | މަތީގައިބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި، އެގްރީމަންޓްގެ މާއްދާތައް ރަނގަޅަށް ބެލުމަށް ފަހު، މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ އަގަށް މި މަސައްކަތް ނުވަތަ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އަޅުގަނޑު / އަޅުގަނޑުމެން ބީލަން ހުށަހަޅަމެވެ. | |
| 4.2 | އަޅުގަނޑު/ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަސައްކަތް/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން ހަވާލުކުރަން ނިންމައިފިނަމަ، އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ފެށުމަށާއި، 3.3 ގައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅަމެވެ. | |
| 4.3 | މިބީލަން ހުށަހަޅާތާ 60 ދުވަސް ހަމަވަންދެން މިބީލަން ޤަބޫލުކޮށް، އެއާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަޅުގަނޑު / އަޅުގަނޑުމެން އެއްބަސްވަމެވެ. މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ފޮނުއްވާ އެދިވަޑައި ގެންނަވާނަމަ، އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަން އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށްވެސް އެއްބަސްވަމެވެ. | |
| 5. | **ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން** | |
| ސޮއި | | ކޮމްޕެނީ ސްޓޭމްޕް |
| ނަން | | |
| މަޤާމު | | |
| ތާރީޚް | | |

ޖިލައްދުންމައި ދުނިޔަބުދީ ހަނިމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ހދ.ހަނިމާދޫ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

## ޖަދުވަލު 3

## ރުރަހަވާ ޕީ.އޭ.ޑިއު

| # | ތަފްސީލް | އަދަދު | ޔުނިޓް | ރޭޓް | ޖުމްލަ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ކޯޓުރޫމް ސްޓޭޖް ހެދުން (ސްޓޭޖު ގައި ކާޕެޓް އަޅުވާއަޅަށް) | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2 | ކޯޓުރޫމް ސީލިންގ ބަދަލުކުރުން | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 3 | ކޯޓުރޫމް ދޮރާއިދޮރުފޮތިތައް ބަދަލުކުރުން | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | ޖުމްލަ | | | | |

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހަނިމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ހދ.ހަނިމާދޫ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ނަމޫނާ

## ޖަދުވަލު - 4

## ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް

| | | |
|---|---|---|
| .1 | ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު | |
| -1.1 | ނަން | |
| -1.2 | ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އެޑްރެސް | |
| -1.3 | ވިޔަފާރި އެޑްރެސް | |
| -1.4 | ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު | |
| -1.5 | ބޭންކް ޖާރީ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަންބަރު | |
| -1.6 | ޖީ.އެސް.ޓީ ޓިން ނަންބަރު | |
| -1.7 | ފޯން ނަންބަރު | |
| -1.8 | އީމެއިލް އެޑްރެސް | |

.2 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު (ކުންފުންޏެއްނަމަ ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު، ޕާޓްނަރޝިޕެއްނަމަ ޕާޓްނަރުންގެ މަޢުލޫމާތު، އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިއެއްނަމަ ވެރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު)

| # | ނަން | މަޤާމު |
|---|---|---|
| | | މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ |
| | | ޑިރެކްޓަރ |
| | | ޑިރެކްޓަރ |
| | | |

.3 އާންމުކޮށް ކުރާ މަސައްކަތްތައް

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހަނިމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ހދ. ހަނިމާދޫ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

"ނަމޫނާ"

## ޖަދުވަލު 5

## މާލީ ތަނަވަސްކަމާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު

ބިލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އެކައުންޓްތަކުގެ މައުލޫމާތު

| # | އެކައުންޓް ނަންބަރު | އެކައުންޓްގެ ބާވަތް | ފާއިތުވި މަހުގެ ނިޔަލަށް ބެލެންސް (ދިވެހި ރުފިޔާއިން) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | ޖުމްލަ | |

ކްރެޑިޓް ދޫކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު

| # | ކްރެޑިޓް ދޫކުރި ފަރާތުގެ ނަން | ދޫކުރި ތާރީޚް | ދޫކުރި މުއްދަތު | ފައިސާގެ އަދަދު (ދިވެހި ރުފިޔާއިން) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | ޖުމްލަ | |

ނޯޓް: އިވެލުއޭޝަނަށް ނަގާނީ ހުށަހަޅާއަގުގެ 20 އިންސައްތަ ޖުމްލަ އަދަދުން ހަމަވާނަމައެވެ. އަދި އިވެލުއޭޝަނަށް ނަގާނީ އެންމެ މަތީ އަދަދަކީ ހުށަހަޅާއަގުގެ 100 އިންސައްތައެވެ.

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހަނިމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ހދ. ހަނިމާދޫ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

## ޖަދުވަލު 6

ފާއިތުވި 36 (ތިރީސް ހައެއް) މަހުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް (30 އޮކްޓޫބަރު 2022 ގެ ނިޔަލަށް)

| ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ކޮށްފައިވާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލް | | | | |
|---|---|---|---|---|
| # | މަސައްކަތުގެ ނަން | މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތް | މަސައްކަތްކުރި އަހަރު | މަސައްކަތުގެ އަގު (ދިވެހި ރުފިޔާއިން) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ޖުމްލަ: | | | | |

ނޯޓް: އިވެލުއޭޝަނަށް ނަގާނީ ހުށަހަޅާއަގުގެ 20 އިންސައްތައާ ހަމަވާ މަސައްކަތްތަކެވެ.

# ޖަދުވަލު – 7

## ބީލަން އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާނެ މިންގަނޑު

| ޕޮއިންޓްދެވޭނެ ދާއިރާ | ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލް | ޕޮއިންޓްގެ އަދަދު |
|---|---|---|
| އަގު | ހުށަހެޅި އެންމެ ހެޔޮ އަގު/ ހުށަހެޅި އަގު × 75 | 75 |
| މާލީ ޤާބިލްކަން | ހުށަހެޅި ވޮލިއުމް / ހުށަހެޅި އެންމެ މަތީ ވޮލިއުމް × 05 | 05 |
| އެންމެ ކުރު މުއްދަތު | ހުށަހެޅި އެންމެ ކުރު މުއްދަތު/ ހުށަހެޅި މުއްދަތު × 10 | 10 |
| ތަޖުރިބާ | ހުށަހަޅާއަދުގެ 20 އިންސައްތަ ހަމަވާ ގުޅުންހުރި ކޮންމެ މަސައްކަތަކަށް 2 ޕޮއިންޓް | 10 |
| ޖުމްލަ | | 100 |

ޖަދުވަލު 8

ބިޑް ސެކިއުރިޓީ

# Form of Bid Security (Bank Guarantee)

WHEREAS, ……………………………………………….[name of Bidder] (hereinafter called "the Bidder") has submitted his Bid for the Tender no……….issued by the Ministry of Education on ………………………………… …………..for Supplying/Purchasing of ………………………………….[name of Contract] (hereinafter called "the Bid").

KNOW ALL PEOPLE by these presents that We ……………………………………… *[name of Bank]* of ……… …………………… *[name of country]* having our registered office at ……………………………………………………………………………. (hereinafter called "the Bank") are bound unto ……………………………*[name of Purchaser]* (hereinafter called "the Purchaser") in the sum of *…………………………………………. for which payment well and truly to be made to the said Purchaser, the Bank binds itself, its successors, and assigns by these presents.

SEALED with the Common Seal of the said Bank this ……..day of …………….20…………….

THE CONDITIONS of this obligation are:

(1) If, after Bid opening, the Bidder withdraws his Bid during the period of Bid validity specified in the Form of Bid;

or

(2) If the Bidder having been notified of the acceptance of his Bid by the Purchaser during the period of Bid validity:

(a) fails or refuses to execute the Form of Agreement in accordance with the Instructions to Bidders, if required; or

(b) fails or refuses to furnish the Performance Security, in accordance with the Instruction to Bidders; or

(c) does not accept the correction of the Bid Price pursuant to Clause 27,

| |
|---|
| * The Bidder should insert the amount of the Guarantee in words and figures denominated in Maldivian Rufiyaa. This figure should be the same as shown in Clause 16.1 of the Instructions to Bidders. |

we undertake to pay to the Purchaser up to the above amount upon receipt of his first written demand, without the Purchaser's having to substantiate his demand, provided that in his demand the Purchaser will note that the amount claimed by him is due to him owing to the occurrence of one or any of the three conditions, specifying the occurred condition or conditions.

This Guarantee will remain in force up to and including the date ……………………… days after the deadline for submission of bids as such deadline is stated in the Instructions to Bidders or as it may be extended by the Purchaser, notice of which extension(s) to the Bank is hereby waived. Any demand in respect of this Guarantee should reach the Bank not later than the above date.

DATE…………………………… SIGNATURE OF THE BANK

WITNESS ……………………… SEAL

*[signature, name, and address]*

ޖަދުވަލު 9

ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީ

# Form of Performance Bank Guarantee (Unconditional)

To: ……………………………………………………………………………………………….

*[name &address of Purchaser]*

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

WHEREAS …………………… *[name and address of Supplier]* (hereinafter called "the Supplier") has undertaken, in pursuance of Contract No. …… dated ……………………. to execute ………………………….. *[name of Contract and brief description of Works]* (hereinafter called "the Contract");

AND WHEREAS it has been stipulated by you in the said Contract that the Supplier shall furnish you with a Bank Guarantee by a recognized bank for the sum specified therein as security for compliance with his obligations in accordance with the Contract;

AND WHEREAS we have agreed to give the Supplier such a Bank Guarantee;

NOW THEREFORE we hereby affirm that we are the Guarantor and responsible to you, on behalf of the Supplier, up to a total of *……………. *[amount of Guarantee]* ……………………. *[amount in words]*, such sum being payable in the types and proportions of currencies in which the Contract Price is payable, and we undertake to pay you, upon your first written demand and without cavil or argument, any sum or sums within the limits of …………….. *[amount of Guarantee]* as aforesaid without your needing to prove or to show grounds or reasons for your demand for the sum specified therein.

> *An amount is to be inserted by the Guarantor, representing the percentage of the Contract Price specified in the Contract, in Maldivian Rufiyaa.

We hereby waive the necessity of your demanding the said debt from the Supplier before presenting us with the demand.

We further agree that no change or addition to or other modification of the terms of the Contract or of the Works to be performed there under or of any of the Contract documents which may be made between you and the Supplier shall in any way release us from any liability under this Guarantee, and we hereby waive notice of any such change, addition, or modification.

This Guarantee shall be valid until the date of issue of the Defects Correction Certificate.

SIGNATURE AND SEAL OF THE GUARANTOR ………………………..

Name of Bank ……………………………………..

Address ……………………………………..

Date ……………………………………….

## ޖަދުވަލު 10

## އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީ

# Form of Bank Guarantee for Advance Payment

To: ……………………………………………………………………………………………………

*[name & address of Purchaser]*

……………………………………………………………………………………………………..

*[name of Contract]*

Gentlemen:

In accordance with the provisions of the Conditions of Contract, of the above-mentioned Contract, ……….. ………………………………………………………………………….*[name and address of Supplier]* (hereinafter called “the Supplier”) shall deposit with ……………………………. ……… ……….. …… ………………………. *[name of Purchaser]* a Bank Guarantee to guarantee his proper and faithful performance under the said Clause of the Contract in an amount of ………*[amount of Guarantee]* ……………………………………………………………*[amount in words]*.

We, the ………………… ………………………………… …………………………………

*[Bank or Financial Institution]*, as instructed by the Supplier, agree unconditionally and irrevocably to guarantee as primary obligator and not as Surety merely, the payment to ………………………………………………. *[name of Purchaser]* on his first demand without whatsoever right of objection on our part and without his first claim to the Supplier, in the amount not exceeding *…………………….. ………………………………. [*amount of Guarantee]*………
……………………………………………………………… *[amount in words]*.

We further agree that no change or addition to or other modification of the terms of the Contract or of Works to be performed there under or of any of the Contract documents which may be made between ………………………. ……….. ………………………….*[name of Purchaser]* and the Supplier, shall in any way release us from any liability under this Guarantee, and we hereby waive notice of any such change, addition, or modification.

| |
|---|
| * An amount is to be inserted by the Bank or Financial Institution representing the amount of the Advance Payment, in Maldivian Rufiyaa. |

This Guarantee shall remain valid and in full effect from the date of the advance payment under the Contract until ……………………………………………*[name of Purchaser]* receives full repayment of the same amount from the Supplier.

Yours truly,

SIGNATURE AND SEAL: ……………………………………………………………………

NAME & ADDRESS OF BANK/INSTITUTION ………………………………………………

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހަނިމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ހދ. ހަނިމާދޫ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

# ސެކްޝަން 5

# ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ރިކުއަރމަންޓް

## މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް:

1. **ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް:**

1.1. މިކޯޓުން ދޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް މިކޯޓުގެ ކޯޓުރޫމް ސްޓޭޖް ލަކުޑިފަށާ ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރުން.

1.2. ކޯޓުރޫމް ސިޓިންގގެ ނަމްބަރު ޕްލެސް ފިޓާ ބޭނުންކޮށްގެން އަލުން ސިޓިންގކުރުމާއި 6 ފޫޓްލަމްބަށް އަދި 2 ފުޅާ ހަރުކުރުން. ފަރާޅު ފޯމްމަތިން ބަދަލު ގެޔާސް ސިޓިންގ އެއްވަރުކުރަންވާނެއެވެ.

1.3. ކޯޓުރޫމް ސްޓޭޖްގައި ރަތް ކާޕެޓް އެޅުން.

1.4. މެޖިސްޓްރޭޓް ރޫމުން ކޯޓުރޫމަށް ވަންނަ ދޮރާއި ވެއިޓިންގެ ކޮރިޑޯ އިން ކޯޓުރޫމަށް ވަންނަ ދޮރާއި އެތެރޭ ކޮރިޑޯ އިން ކޯޓުރޫމަށް ވަންނަ ދޮރާއި ދޮރުފަތް ނަމްބަރު އަޅާ ފަރާޅު ދޮރާއި ދޮރުފަތަށް ބަދަލުކުރުން. ދޮރާއި ދޮރުފަތް ހުންނަންވާނީ ދޮރައްގައި ސްޓޮޕްގަނޑު ލާފައެވެ. (ފަރާޅު ދޮރާއި ދޮރުފަތް)

## 02 މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަންތަނުގެ ބޭރުމިން:

-2.1 ސްޓޭޖުގެ ބޭރުމިން: ދިގުމިން 11 ފޫޓް، ފުޅާމިން 7 ފޫޓް 6 އިންޗި، އުސްމިން 1 ފޫޓް އެވެ.

-2.2 ސިޓިންގކުރަންޖެހޭ ތަނުގެ ބޭރުމިނަކީ ދިގުމިން 25 ފޫޓް 2 އިންޗި، ފުޅާމިން 11 ފޫޓް 1 އިންޗި.

## 03. މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާތަކެތީގެ ކޮލިޓީ:

-3.1 ދޮރުފަތްޓާ ތަންތަނާ ގުޅޭގޮތުން ތަނުގެ ސިލިންގޮތަކީ ހުންނަންވާނީ ކުރީގެ ފޯމާ އެއްގޮތަށް ރީތިކޮށް އާދަހަކުރެވިފައެވެ.

-3.2 މިކޯޓުން ދޭ ކުރެހުމާއި އެއްގޮތަށް ސްޓޭޖް ހެދުން : ސްޓޭޖް ހެދުމަށް ބޭނުންކުރަންވާނީ 18 އިންޗި ފުޅާ ސްކްރޫ ފެހެއްޓޭ ފިލާތަކެވެ. ގެއްލުނު ހަރާއި 18 އިންޗި ގެ ފިލާތަކަށް 2 ފޫޓް 2 ފޫޓުން ފަރުމާ ހެދުމަށް ހަދާ މަތީގައި 18 އިންޗިގެ ފިލާތަކުގެ ފިޔާ އަޅައިގެންނެވެ. ފަރުމާ ހެދުމުގައި ފިޔާ ހަރުކުރުމަށް ޖަހާނީ 3 އިންޗިގެ އިސްކުރުފެވެ. އަދި އިސްކުރުފުގެ ބޮލުގައި ފުޓީފައި ގޮސް އެއްވަރުކޮށް ކޯޓުރޫމުގެ އިރުގެ ފަރުނީޗަރާއި އެއްކުލައަކުން ވާރނިޝް ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ސްޓޭޖުގައި ކާޕެޓް އަޅާ ފަރިއަޅާ ހަރުކުރަންވާނެއެވެ. ސްޓޭޖް ހެދުމަށް ބޭނުންކުރާ ފިލާތަކާއި ، ފަރާޅު ދޮރާއި ، ދޮރުފަތުގެ ދެފަރާތުގައި ސްޓޮޕްގަނޑު ރަނގަޅަށް ހަރުކުރަންވާނެއެވެ. ސްޓޭޖް ކުރަންޖެހޭ ލިބޭގޮތަށް ހުރުމަށްކުރުމަކީ ، އާ ، ބީ ، ބީ ގްރޭޑްގެ 06 ސްކްރޫ ސްލީޕަރ ހަރުކޮށް ކުރަންޖެހޭ ތަނުގައި ސްޓޭޖް ކަނޑުއަޅާ ސިސްޓަމަށް ކުރަންޖެހޭ ލިބޭގޮތަށް ހަދަން ވާނެއެވެ. އަދި ނަމްބަރު ގޮތުގެމަތިން ސްކްރޫ ހުންނަންވާނެއެވެ. ޖެހޭން ކުރަންޖެހޭ ނަގާއިރު އެކަމަށް ބޭނުންވާ ސްކްރޫ ހަރުކުރަންވާނެއެވެ. ދޮރުފަތުހަރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނީ ބާރުގަދަ ހަމަކު އިންޗިގެ މުރާނުގެ 04 ހުރެވެ. ދޮރުފަތުގައި ޓަޗު ޖޯކްބަރު އަޅާއި ޓަޗް އަތްގަނޑު ތަޅުއެޅުން ހަރުކުރަންވާނެއެވެ. ސްޓޭޖު އާއި ފަރާޅު ދޮރާއި ، ދޮރުފަތާއި ، ދޮރުކަތައިރު އަޅާ ފަރިއަށް ވާނީ ޖައްސާ ވަރުނިޝްކޮށް. ކޯޓުރޫމާއި ، މެޖިސްޓްރޭޓް ރޫމަށް ވަންނަ ހުރި ދޮރާއި ، ކަޅުނބަރު ކަރައިން އިދާރީ

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހަނިމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ހދ.ހަނިމާދޫ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ބައެއް ވަޒީފާތަކަށް ދާނުލާ ގަޑީ ގޮނޑުތަކެއް ބަހަށް ފަރުކަނެވެ. ސްކޫލް ހަދާނީއްރު ކުރުންތަކާއި ސްކޫލް މަޖިލީހަށް ބަލާ ކުރަމުގެ ޖުމްލަ ކަޖޫރ އަދިވެސް ބާޒަރުގައި ބަލާކުރަ ނުކުތާ ކުރި ފާސްކުރަމުންދާކަމާއި ކުރިން ދުވަސްވާނެއެވެ.

3.3- އެއްވެސް ޙުކުމެއް ޙަވާލުކަމާ ޙުކުމަކުން ބަންދުކުރަންވާނީ 4 އިންސާ ހާލު ގޮތެވެ. ސިފަތިބޭއަށް ބަންދުކުރަންވާނީ ކުރިޖު ބަހަގޮ ސިފަތިބޭއެވެ. ވެރިގެ ގޮތުގައި ބަންދުކުރަންވާނީ ދުރަށްގޮތުގައި ދަތުވެއްޖެއެވެ.

3.4- ދަރު ނަފްޖާގާ ތަން ސިފަތިބޮޑަކަމި ފުރު އެއްވަރުގާތު ދާރަހަދައި ހުދުކުރާ ދަރިމާހާދިއެވެ. މިހާރު ހުރި ދަރުބޭކުގެ ބަދަލުގައި ދަން ހަރުކުރަންވާނީ ރައިސްބީ ދަރާއި ދަރުފުޅުވެ. ދަރުފުޅުގެ ބޮޑުމިނަކީ 78 އިންޗި 36 އިންޗި އެވެ.

3.5- ދަންނަވަން ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެއްޗެހި ތަކެތި ހޯދަން ފަހި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތުން އަދާކުރަންވާނެއެވެ.

4- އެހެނިހެން ބައިތައް

4.1- މިގެ އިތުރުންވެސް ކޯޓުންބޭނުންވާ ވާހަކައެއްކަމުގައި ޤާނޫނީކަމެއް ބައެއް ކަންކަން ބަދަލުގެނެވޭނެއެވެ.

4.2- މަސައްކަތުގެ ބާރުލެވެލާއި މަސައްކަތްތަކާއި ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ލިބޭ އެހެނިހެން ގެއްލުންތައް ބަލަގެކުރަންވާނެއެވެ.

4.3- މަސައްކަތް ނިމުމުން، މަސައްކަތުގެ ސަލާމަން ޚާއްޞަ ކުރިމަ ( ގަރަންޓީ ޕީރިއަޑު ) ނަގާ އެކަށަން ވާނެއެވެ.

4.4- މައިގަނޑު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފުރުމުގެ ކުރިން ހޯދަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސްޓެންޑަޑެއްގެ ހުރިހާ ހުށަހަޅުއްވާށެވެ.

ނޯޓު:

- "ބިޑު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ އިޢުލާނު" އަދި " އެއްބަސްވުމުގެ އާންމު މާއްދާތައް އަދި ހާއްސަ މާއްދާތައް" ކަން ސަމާލުކަން ދެއްވުން ދަންނަވަމެވެ.
- ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ރިކުއަރމަންޓް އާއި ހިލާފަށް ހުށަހަޅާ ބިޑުތައް ބަލައިނުގަނެ މުޅިހަދާގައި ދީސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ.